

Botsalano jwa nnete

Setswana

Kgato

3c



Elsie Raboshakga



Medumopuo (e e boeleditsweng)

ngw, tshw

Medumopuo (e mešwa)

tsw, kgw

Botsalano jwa nnete

Setswana

Kgato: 3C

ISBN: 978-1-77981-657-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Elsie Raboshakga

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Nashika Latchram

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.

Botsalano jwa nnete



Elsie Raboshakga

Tswakae le Kgware, ntša ya gagwe, ba ya mabenkeleng. Tswakae o pagame baesekele mme Kgware e taboga fa thoko ga yone. Tswakae le Kgware ba itumeletse go tsamaya kwa ntle. Ba rata go leba bontle jwa naga.






Tswakae le Kgwara e ne e le ditsala tota. Ba ne ba dira tsothle mmogo e bile ba ya gotlhe mmogo. Ba ne ba phela jana letsatsi le letsatsi. Tswakae a rata Kgwara ka pelo ya gagwe yotlhe. Kgwara e mo rata fela jalo.

Ba ne ba natefetswe ke letsatsi mme ba itumetse. Nako le nako Tswakae o ne a emisa dinao tsa gagwe mo moweng. Kgwara e ne e ntse e ntsheditse loleme kwa ntle. Ditsebe tsa yone di phaphaletse mo moweng. Dinaka tsa baesekele tsa simolola go reketla. “Ijoo! Ke ya go ema jang?” Tswakae a thula lejenyana mme a wela fa fatshe.






Baesekele ya wela kgakajana le Tswakae.
Ao! Tswakae o gobetse mo lengweleng. O
tswa madi. Kgwara a mo leba mme a lemoga
gore tsala ya gagwe e utlwa bothoko.
Tswakae o palelwa ke go ema. Ijoo! Kgwara
e mo mathateng. E tlaa thusa tsala ya gagwe
jang?

Kgwara ya bona basimane mme ya ba bogola. “A re tshabebeng. Ntša e tšile go re loma.” Basimane ba tshaba. Kgwara e mo mathateng. Ya boela kwa go Tswakae. Ya potologa Tswakae e ntse e bogola.





Tswakae o ne a wetse fa bophaphatong jwa tsela gaufi le ntlo ya moagisani. Kgwara ya bogola e sa fetse. Moagisani a bula letlhabaphefo mme a bona ntša e bogola. A e tlhokomologa. Kgwara ya tlhoka thuso mme ya boela kwa go Tswakae.

Kgwara ya boela ya bogola thata fa pele ga ntlo ya moagisani. Moagisani a tswela kwa ntle a gakgametse. A ema fa mojako mme a bona mosetsana a wetse fa fatshe. A tabogela kwa go ena.





Monna wa moagisani a lekola mosetsana. A lemoga gore Tswakae o gobetse mo lengweleng e bile o tswa madi. A goa mosadi wa gagwe go tliša lebokoso la thuso ya potlako. Mosadi wa gagwe a a taboga ka lebokoso la thuso ya potlako le le sejana sa metsi a bothitho a sesepa a go tlhapa diatla.

Kgwara e a dikologa, e batla go bona gore go diragala eng. Monna o ne a lemoga gore Tswakae o dutla madi thata. A tshwanela ke go dira thuso ya potlako ka bonako.





Monna a simolola ka go tlhapa diatla. A bula lebokoso la thuso ya potlako go ntsha diatlana mme a di rwala. O ne a netefatsa gore Tswakae o ntse sentle. Monna a baya lesela fa godimo ga ntho ya ga Tswakae mme a gatelela go le go nnye.

Madi a tswelera go dutla. Monna a baya lesela le lengwe gape. A tswelera ka go gatelela ditshika go emisa madi. Madi a nna a tswelera go dutla. Monna a baya lesela le lengwe gape.





Monna a tswelela ka go gatelela ditshika ka menwana. Masela a ne a ntse a apesitse ntho. A emisa Tswakae gore madi a emise ka go dutla. O ne a netefatsa gore Tswakae o ntse sentle.

Morago ga sebakanyana, madi a emisa go dutla. Monna a tlhapa diatla a bo a di phimola. A tlhapisa ntho ka metsi a sesepa. A tshasa moriana o o thibelang dikokwanatlhoko, a bo a e bofa ka lesela le lengwe gape le le phepa.





Kgwara e ne e ntse e potologa Tswakae e tsokotsa mogatla. E ne e batla go bona se se diragalang. Go bogola ga yone e le ga kutlobothoko. Tswakae o ne a bua le Kgwara nako le nako. Monna a fetsa go tlhatswa ntho ya ga Tswakae.

Batho ba ne ba kgobokane fa bophaphatong jwa tsela go bona se se diragalang. Monna a ba kopa gore batho ba siroge gore Tswakae a kgone go bona mowa. A kopa mosadi wa gagwe go isa didiriswa kwa ntlung. Fa mosadi a boa, ba thusa Tswakae go ema. Ba tsena le ena ka fa ntlung ya bone. Ba mo nvisa mo setulong.





Monna a botsa Tswakae gore o nna kae. Tswakae a mo bolelela gore o nna gaufinyana. A ba naya dinomoro tsa mmaagwe tsa mogala. Monna a letsetsa mmaagwe mogala.

Batsadi ba ga Tswakae ba ne ba setse tshwenyegile fa ba amogela mogala. Ba ne ba tshwenyegile ka mabenkele a ne a se kgakala le legae. Monna a ithaopa go isa Tswakae le Kgwara gae. O ne a ba pega kwa pele mo loringaneng. Baesekele a e pega kwa morago.





Ba ile ba fitlhela batsadi ba ga Tswakae ba tshwenyegile thata. Ba ne ba akanya fa ngwana wa bone a gobetse bobbe. Mmaago Tswakae o ne a itumela thata go bona lorinyana e tsema ka kgoro. Kgware e ne e ntshise tlhogo ka letlhabaphefo.

Monna a folosa Tswakae le baesekele.
Kgwara ya tabogele go Mmaago Tswakae.
Ya bogola ya bo ya bogola e ntse e tsokotsa
mogatla. Monna o ile a tshalosetsa batsadi
ba ga Tswakae ka se se diragetseng. Ba ne
ba mo leboga thata ka go thusa ngwana wa
bone. Ba phophotha le Kgwara tlhogo go e
leboga.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babuising ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

